



2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI 10 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshebediso									
DIHLOOHO/MEHOPOL O, BOKGONI LE MAKGABANE	Poeletso ya mosebetsi wa Kereiti ya 9	1. Ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding Ho tsebisa moithutimoho ka phapusing o sebedisa tlhahisoleseding eo o e fuweng	Ho lokisetsa baithuti seratswanakutlwisiso se mamelwang Ho mamela ka sepheo sa ho nehelana ka maikutlo Ho nehelana ka maikutlo a hao ka phapusing malebana le tema ya dingolwa	1. Mosebetsi wa 1: Seratswanakutlwisiso se mamelwang Dipuisano ka dihlopha mabapi le ditema tse bohawang, tse kang dikhathunu	1. Hlalosa o be o fane ka mabaka a tshhehatsang maikutlo a hao malebana le atikele e yang makasineng kapa koranteng (ho ruta ho momahantsweng)	1. Dipuisano ke ditema tse bohawang jwalo ka khathunu, papatso Puo e fehleng maikutlo, ho akaretsa, tjhebo ya dintho ka lehlakoreng le itseng feela	1. Ho ruta baithuti makgetha a puo e hlophisitsweng	1. Ho mamela pina/mantswe a pina Hlalosa/manolla	1. Ho itokisetsa ho balla hodimo	1. Ho balla monyaka, ho etsa dayakeramo kapa ho ngola mmapa wa monahano wa diratswana tse kgethilweng
	Tekanyetso ya baithutimoho malebana le teko ya motheo	2. Ho bala ka botebo: Ruta mawa a ho utlwisisa seratswanakutlwisiso/ ekokutlwisiso Tema ya tlhahisoleseding Dingolwa: Ruta baithuti makgetha a mefuta e fapaneng ya dingolwa Tlotlontswe: mareo a amanang le ditema tse balwang	2. Kgutsufatso e bonolo (j.k. ho sebedisa tema e neng e sebediswa maweng a ho utlwisisa seratswanakutlwisiso se bekeng ya 2 Dingolwa: Ba rute bokantle ba buka/lebitso la yona/tsa bophelo ba mongodi/sethothokisi. Lepa/akanya hore pale eo e bua ka eng? Tlotlontswe: mareo a amanang le ditema tse balwang	2. Seratswanakutlwisiso se balwang Ba rute tlotlontswe Ho ithuta dingolwa/ dithothokiso/ palekgutswenovele/ terama Buisana ka poloto, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta puo tlotlontswe malebana e tema le seratswana Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng: Ho bala Temakutlwisiso o tsepamisa maikutlo hodima sepheo le sehlo sa mongodi, maikemisetsa a mongodi. Tsebo ya puo: E tsamaisane le ho balwa ha seratswana Ho ithuta dingolwa/ dithothokiso/ palekgutswenovele/ terama Buisana ka poloto, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta puo tlotlontswe malebana e tema le seratswana Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng: Ditema tse bohawang: Papatso Ho ithuta dingolwa/ dithothokiso/ palekgutswenovele/terama Buisana ka poloto, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta puo tlotlontswe malebana e tema le seratswana Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng: Ditema tse bohawang, j.k. kerafo, dayakeramo sshwan, dikerafo, dayakerama, ditshwantsho le khathunu, jj. Ho ithuta dingolwa/ dithothokiso/ palekgutswenovele/ terama Buisana ka poloto, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta puo tlotlontswe malebana e tema le seratswana Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng: Ho ruta bokgoni ba ho ngola kgutsufatso Sheba Tokomane ya Tataiso ya tlhahlobo ya 2021 (leq. 6&7) Ho ithuta dingolwa/ dithothokiso/ palekgutswenovele/ terama Buisana ka poloto, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta puo tlotlontswe malebana e tema le seratswana Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng: Poeletso ya mawa a ho bala tekokutlwisiso Ho ithuta dingolwa/ dithothokiso/ palekgutswenovele/ terama Buisana ka poloto, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta puo tlotlontswe malebana e tema le seratswana Dipotso le dikarabo	2. Ho ithuta dingolwa/ dithothokiso/ palekgutswenovele/ terama Buisana ka poloto, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta puo tlotlontswe malebana e tema le seratswana Dipotso le dikarabo
	Tlhahiso ya baithuti ka phapusing Ruta makgetha a ditema tsa dingolwa/atikele e yang koranteng kapa e yang makasineng.	3. Popo ya dipolelo le moelelo Ruta mefuta e fapaneng ya dipolelo (Sheba leq. 41 ho CAPS)	3. Ngola seratswana se hlahosang Sebopeliso sa ditema le makgetha a puo (Sheba leq. 42 ho CAPS)	3. Ruta sebopeliso sa lengolo la setswalle, mme ba ngole lengolo Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetsa ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Ruta sebopeliso sa puisano, mme ba ngole puisano ba fana ka maikutlo a bona ba bile ba tshhehatsa ka mabaka. Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetsa ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	Mosebetsi wa 2: Tema ya kgokahano e telele	4. Ngola moqoqo wa tlhaloso. Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetsa ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Tswela pele ka moqoqo wa tlhaloso (ditokiso, ho hlaola diphoso)	3. Ruta makgetha a dayari, mme ba ngole dayari Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetsa ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Etsa papatso Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetsa ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	5. BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
		4. Dikarolo tsa Puo (Mabitso, maemedi, makgethi, mahlalosi le mahokedi). Ho bopa mahlalosi (<i>j.k. kapelle - o matha kapele le makgethi (j.k. lelele - motho e molelele.</i>	4. Lekgathe jwale: Letswelli, Lephethi (sebopeho sa leetsi, dipotso, tatolano)	6. Lekgathe lefetile: Letswelli, Lephethi (sebopeho sa leetsi, dipotso, tatolano)	4. Makopanyi, mahokela a bopang moelelo, (ho kopanngwa ha dipolelo)	4. Puo mmui Matshwao a ho bala melao ya puo mmui le puisano.	Puo mmui Matshwao a ho bala melao ya puo mmui le puisano.	4. Lekgahe letlang: Letswelli, Lephethi (sebopeho sa leetsi, dipotso, tatolano)	4. Poeletso ya mosebetsi fwa Dibeke tsa 2 – 8: Dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo boemong ba tshebediso	Tshebediso ya maetsi
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG		Ho ngola dinoutsu, nthla-mohopolo, leeme, phetapheto Mohlala wa temakutlwisiso e mamelwang, mohlala wa raporoto ya tihahisoleseding	Leeme, nthla-mohopolo, puo ya bonono,	Leeme, nthla-mohopolo, puo ya bonono.	Sebopeho sa lengolo la setswalle/dayaloko	Sebopeho sa lengolo la setswalle/dayaloko	Ho ngola (moqoqo)	Ho ngola (moqoqo)		Ditema tse bohawang
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA		Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta Weposaete ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta.	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta	Ditokomane tsa tataiso ya ho ithuta
TEKANYETSO	TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)	Tekanyetso ya motheo	Mosebetsi ya ho mamela le ho bua Mosebetsi ya tekokutlwisiso e balwang Mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo	Dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo (mosebetsi – maemong a tshebediso ya puo)	Ngola moqoqo/seratswana sa boiqapelo o tebisitse menahano Dingolwa: Manollo ya semelo sa baphethwa	Ditema tsa kgokahano: lengolo/dayaloko (puisano)	Mosebetsi ya ho mamela le ho bua Mosebetsi ya tekokutlwisiso e balwang. Mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo	Mosebetsi ya tekokutlwisiso e balwang.	Dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo (mosebetsi – maemong a tshebediso ya puo)	Mosebetsi ya ho mamela le ho bua Mosebetsi ya tekokutlwisiso e balwang Mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo Mosebetsi ya ditema ts bohawang
	TES (SBA) TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG/YA SEMMUSO				MOSEBETSI WA 1 Tekokutlwisiso e mamelwang (10)		MOSEBETSI WA 2 Tema ya kgokahano e telele (30)			MOSEBETSI WA 3 Teko e laolwang: Tekokutlwisiso (20) Kgutsufatso (10) Puo maemong a tshebediso (10) [MATSHWAO OHLE 40]

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI 10 (KOTARA YA 2)

TERM 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshbediso									
DIHLOOHO/ MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	Hlalosa ditshupiso: Kamoo o ka fihlang kateng sebakeng se itseng	1. Puo e hlophisitsweng (TES Mosebetsi wa 4)	1. Puo e hlophisitsweng (TES Mosebetsi wa 4)	Hlalosa tomatso/phoqo e khathunung	Hlophisa baithuti ho tseba ho etsa puo e sa hlophisang	Ho bala/ho boha puo	1. Tshebetso ya dihlopha ho sebediswa dipolelo tse boletsweng leqepheng la 26(CAPS) e le ho etsa ketsahalo e itseng	1. Dipuisano tsa ka phapusing: Dingolwa	1. Ho balla hodimo	Poeletso ya mosebetsi
	Ho bala ho tebileng Ho boeletsa ha mosebetsi wa TEKO E LAOLWANG YA 1 Dingolwa Re kgutlela morao ho makgetha a dingolwa a rutuweng Kotareng ya 1	2. Ho bala ho tebileng Tekokutlwisisu Dingolwa Ho bala ho tebileng. Ho qoholla le ho sekaseka moralo wa terama/pale/palekgutsh we, karaburetso thothokisong le kamoo di amanang kateng Semelo sa baphethwa Tlotlontswe e amanang le tema e balwang	Ho bala ho tebileng: Ho qetelwa/ phethelwa ha tekokutlwisiso Ho ithuta dingolwa Dithothokiso/palekguts we/pale/terama Hlalosa poloto, baphetwa, mookotaba, tikoloho mekgabisopuo, karaburetso Ruta tlotlontswe e malebana le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng Ho ruta ditema tse buuwang jwalo ka khathunu Hlahloba mekgwa e sebediswang ho hlahisa phoqo/tomatso Dingolwa Qala ho ba hlahisetsa asaenemente ya dingolwa (TES Mosebetsi wa 5)	2. Ho bala ditema tsa temoho e hlokolosi ya puo tse totobatsang nthakemo, maikutlo, dikakanyo j.k. khathunu ya dipolotiki, papatso ya diphatlalatsi tsa mefutafuta, papatso tse tswang makasineng/ koranteng/TV Asaenemente ya dingolwa (Mosebetsi wa 5)	2. Ho bala ho tebileng Kgutsufatso/kakaretso Ho ithuta dingolwa Dithothokiso/palekguts we/pale/terama Manollang poloto, baphetwa, mookotaba, tikoloho, mekgabisopuo, karaburetso Ruta tlotlontswe e amanang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho balla temoho e hlokolosi ya puo. Ho ithuta dingolwa Dithothokiso/palekguts we/Pale/ Terama Manollang poloto, baphetwa, mookotaba, tikoloho, mekgabisopuo, karaburetso. Ruta tlotlontswe e amanang le tema. Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng: Ho bala tekokutlwisiso Ho ithuta dingolwa Dithothokiso/palekguts we/pale/terama Manollang poloto, baphetwa, mookotaba, tikoloho, mekgabisopuo, karaburetso Ruta tlotlontswe e amanang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho balla kutlwisiso (ho tswela pele) Ho ithuta dingolwa Dithothokiso/palekguts we/Pale/ Terama Manollang poloto, baphetwa, mookotaba, tikoloho, mekgabisopuo, karaburetso Ruta tlotlontswe e amanang le tema. Dipotso le dikarabo	Poeletso ya mosebetsi
	Ngola dayari Tsepamisa maikutlo hodima Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana.	3. Ditaelo o be o fane ka mosebetsi/tlhakiso Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana.	3. Diratswana tse malebana le dingolwa, j.k. hlalosa mophethwa/tikoloho/ mookotaba Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Ngola moqoqo wa phetelo Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Moqoqo phetelo (o tswela pele)	3. Ruta makgetha a puo le ho ngola Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Ruta makgetha tekolokakaretso o be o ngole tekolokakaretso	3. Ruta makgetha a ho ngola molaetsa o mokgutshwane Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Ruta makgetha a imeili, mme o be o ngolle kgwebo imeili Tsepamisa maikutlo hodima: Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	Poeletso ya mosebetsi
	Mabopi a hokelang maamong a tshbediso Mantswe a bontshang tshupiso, sebaka, tekanyetso e itseng jj.	Mahokedi maamong a tshbediso	4. Makopanyi Makopanyi a bontshang tatellano ya sesosa le sephetho (j.k. yaba, nto ba. ka mora)	Puo e sebediswang dikhathunung Mosebetsi o thehilweng khathunung	Dibopeho le melao ya puo Dipolelo tse bontshang dipehelo	Boetsi le boetsuwa	Puo ya bonono le mawa a sebediswang ho hohela thahasello le ho susumetsa, j.k. papiso, poeletsamodumo, phetapheto	Matshwao a ho bala	Ho hlaola diphoso ka sepheo sa ho lokisa mopeleto le matshwao a ho bala	Poeletso ya mosebetsi

TERM 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Bokgoni ba ho bala/mawa Tsebo ya palekgutshwe Tlotlontswe e loketseng	Bokgoni ba puo	Bokgoni ba ho bala le ho mamela/mawa Tlotlontswe e loketseng ya mookotaba, semelo sa baphethwa le bokgabo ba bothothokisi	Ho ngola seratswana Tlotlontswe e loketseng e malebana le sengolwa seo ho sebetsanwang le sona le tsebo ya puo	Tsebo ya temoso e hlokolosi ya puo Kamoo o ka sebedisang fomula ya AIDA kateng	Tsebo ya kamoo kopano e tshwarwang kateng Tlotlontswe e loketseng				
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto Dipampiri tsa dithlahlobo tsa dilemo tse fetileng	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto	Ditokomane tsa tataiso ya ho ruta Webosaeteng ya thuto
TEKANYETSO	TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)	MAQEPHE A TSHEBETSO (WORK SHEET) A DINGOLWA	Tekanyetso ya puo maamong a tshebediso	Dipuisano ka temoso e hlokolosi ya puo	Ditema tsa kgokahano tse telele	Tsebo ya diresepe, ho bokelletsa disebediswa, ditaelo, tsamaiso, jj.	Mosebetsi wa ho mamela le ho bua Mosebetsi wa ho bala ka tekokutlwisiso Mosebetsi wa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (mosebetsi ena e be maamong a tshebedisong ya puo)	Mosebetsi mabapi le ho bala tekokutlwisiso	Mosebetsi o itshetlehileng hodima tshebediso, dibopeho le melao ya puo	
	TES (SBA) TEKANYETSO E HLOPHISITSWEN G/YA SEMMUSO		Mosebetsi wa 4 Tsa molomo/diorale: Puo e hlophisitsweng (matshwao a 20)	Mosebetsi wa 4 Tsa molomo/diorale: Puo e hlophisitsweng (matshwao a 20)				Mosebetsi wa 5 Asaenemente ya dingolwa (matshwao a 35)		

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI 10 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshebediso									
DIHLOOHO/ MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	1. Etsa poeletso ya puo e hlophositsweng/puo e sa hlophiswang	1. Ngangisano (dibeiti) Ho dumellana kapa ho hanana le sehlooho	1. Mosebetsi wa 7 Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ho balla hodimo ho sa hlophiswang	1. Mosebetsi wa 7 Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ho balla hodimo ho sa hlophiswang	1. Mosebetsi ka sehlopha moo baithuti ba ntshang maikutlo a bona	1. Mosebetsi ka sehlopha le sebedisa dipolelo tse leqepheng la 26 (CAPS) Ho tshhetsa lehlakore le ho susumetsa ba bang	Ho mamela terama ya radio/puo e hatsitsweng/bonketsisane/bonketsisane ba ho bala	1. Dipuisano ka sehlopha: Tsepamisa maikutlo ho sehlopha le puo e sebediswang	1. Ho bala bakeng sa monyaka, ho qetellasetshwantsho kapa mmaa wa monahano,	Poeletso ya mosebetsi
	Mosebetsi wa ho rarolla ditshita: Teko e laolang ya 2	2. Ho bala bakeng sa kgutsufatso: Lekanyetsa sepheo sa ho kenyelletsa kapa ntsha tlhahisoleding ing Ho bala ka botebo: Tema e tshhetsang lehlakore Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh we/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho bala bakeng sa kgutsufatso: Ngangisano e bonolo ya ho tshhetsa kapa ho ba kgahlaong le sehlooho Ngola kgutsufatso Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh hwe/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho bala bakeng sa temoso e hlokolosi ya puo Tema e fanang ka nthakemo/maikutlo/ dikakanyo tse tswang dingolweng kapa diphatlalatsong Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh we/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ditima tse buuwang tse bontshang nthakemo: Ditshwantsho, difilimi, khathunu, filimi, dipapatso jj. Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh hwe/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng: Ho balla tekokutlisiso Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh wenovena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Tlotlontswe e malebana le tema e balwang Ditema tsa ho bohulang: Khathunu Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh we/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Papatso ya ditema tse buuwang Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh we/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ho tebileng bakeng sa (kutlwisiso) Ho lekola molaetsa wa temakutlwisiso, dikakanyo, Ho hlahloba Ho ananela Ho ithuta dingolwa dithothokiso/palekgutsh we/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	Poeletso ya mosebetsi
		3. Ngola lenane la dintlha sa tsa ngangisano: Tse dumellanang/hanyetsang tlhahiso/tshisi nyo.	3. Ngola diratswana tsa ngangisano tse nang le bopaki bo tshhetsang nthakemo	3. Ruta sebopeliso sa moqoqo o sa nkeng lehlakore, mme ba ngole moqoqo Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola, moralo, mookotaba, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Moqoqo o sa nkeng lehlakore o tswela pele Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola, moralo, mookotaba, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Poeletso ya moqoqo wa phetelo le moqoqo o hlaolang	3. Mosebetsi wa 8: Moqoqo	3. Ruta makgetha a lengolo le kopang sebaka/mosebetsi Ba ngole lengolo Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Ho tlatsa foromo	Poeletso ya mosebetsi

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	4. BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
		4. Malatodi Mabopi a lebitso (sehlongwapele, sehlongwa hare le kutu) Disinonime/mahlaloso nngwe Ditumatschwano Mepeletotshwa no Lentswe le le leng bakeng sa polelo Puo e sebediswang dingangisanong/dibeiti ng, tsamaiso ya dibeiti, ho hlahisa mohopolo	4. Boeletsa boiketsi le boetsuwa	4. Boeletsa mabopi a hokelang ho bontsha mohopolo le makopanyi	4. Temoho e hlokolosi ya puo: Puo e qhekellang le e susumetsang Puo e akaretsang le e shebang taba ka lehlakoreng le itseng Moelelo o totobetseng le o patehileng	4. Sehalo, lentswe, phethahatso	4. Puo e sebediswang ditlhalosong	4. Maele le dikapolelo	4. Ho hlaola diphoso ditemeng	Poeletso ya mosebetsi
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG		Tsebo ya tsamaiso e sebediswang dingangisanong/dibeiting	Tsebo ya dintlha tsa motheo ditemeng tse bohawang.	Dikarolo tse bohawang mefuteng e fapaneng ya ditema Puo ya bonono	Ditlhaloso tse ntlafatsang	Makgetha a mefuta e fapaneng ya dingolwa	Sebopeliso thahiso ya maikutlo	Dikarete tsa memo		
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA		Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto		
TEKANYETSO	TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)		Mosebetsi ya Tekokutlwisiso e balwang	Mosebetsi ya ho ngola kgutsufatso	Mosebetsi ya ditema tse bohawang	Dibopeliso le melao ya tshebediso ya puo	Mosebetsi ya tekokutlwisiso e balwang	Mosebetsi ya ho ngola kgutsufatso		
	TES (SBA) TEKANYETSO E HLOPHISITSWEN G/YA SEMMUSO			Mosebetsi wa 7 Puo e sa hlophiswang (20)			Mosebetsi wa 8 Ho ngola moqoqo (50)			

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI 10 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8 LE 10	
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshbediso								Mosebetsi wa 9: Tlhahlobo ya makgaolakang Pampiri 1 -80 Pampiri 2 -70 Pampiri 3-100 Pampiri 4- 50 (ya molomo) Matshwao: 300
DIHLOOHO/MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	1. Ho mamela ka hloko tema e hatitsweng kapa e balwang ho lemoha leeme le kgetholo	1. Ho mamela: Ho itlwaetsa ho nka dintlha tsa sehlooho, mehlala, dipale tse kgutshwane tse hohelang	1. Poeletso: Dipuisano tsa dihlopha tse sa hlophiswang e le ha ho itokisetswa dithahlobo	Poeletso: Dipuisano tsa dihlopha tse sa hlophiswang e le ha ho itokisetswa dithahlobo	POELETSO YA MOSEBETSI TLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI TLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI TLHAHLOBO	
	2. Ho balla temoho e hlokolosi ya puo j.k. tlaleho e nang le leeme Dintlha tse balwang ka hloko: Ke mang ya unang molemo temeng ee? Ke mang ya lahlehelwang? Jwang? Ho ithuta dingolwa/dithothokiso/palekgutshwe/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	Ho bala ka botebo: Ho ngola kgutsufatso Ho ithuta dingolwa/dithothokiso/palekgutshwe/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ka botebo Tekokutlwisiso Ho bapisa tsela tse fapaneng tsa ho bua, setaele, le lentswe Hlahloba molaetsa wa tema ya kutlwisiso Dikakanyo, hlahloba kananelo Ho ithuta dingolwa/dithothokiso/palekgutshwe/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	2. Ho bala ka botebo Ditema tse bohuwang Ho ithuta dingolwa/dithothokiso/palekgutshwe/novena/terama Sekaseka moralo, semelo, mookotaba, tikoloho, puo ya bonono, karaburetso Ruta tlotlontswe e tsamaellang le tema Dipotso le dikarabo	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	
	3. Ruta makgetha a sehlooho a atikele e yang makasineng, mme ba ngole atikele Tsepamisa maikutlo hodima Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mkgwaritso, ho boeletsa, ho hlaola diphoso le ho nehelana	3. Ngola imeili e yang kgwebong e itseng, o ba lebohe ka tshetso eo ba le fileng yona	3. Etsa poeletso ya mosebetsi o be o ngole dayari	3. Poeletso ya mosebetsi ofe kapa ofe ho itokisetsa hlahlobo ya makgaolakang	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	
	4. Poeletso ya mosebetsi: Puo e qhekellang Makgathe Kganyetsano Dipotso	4. Poeletso ya mosebetsi: Puo sebui le puopehelo Dipolelo tsa boithobo tse sebediswang ho leboha Puo e loketseng/amoheleng ho ya ka setso	4. Boiketsi le boetsuwa Moelole o totobetseng le o patehileng	4. Mosebetsi wa ho hlaola diphoso temeng	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	POELETSO YA MOSEBETSI DITLHAHLOBO	
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Sebopelo sa lengolo la semmuso	Ho nka dinoutsu/ho ngola kgutsufatso/ho ngola seratswana	Ho nka dinoutsu/ho ngola kakaretso/ho ngola seratswana	Sebopelo sa lengolo la setswalle/la semmuso					

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8 LE 10	
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto	Dinoutsu, weposaete ya thuto					
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)	Temoso e hlokolosi ya puo lengolo la setswalle	Mesesbetsi ya ho ngola kgutsufatso	Mesesbetsi ya ho ngola kgutsufatso	Mesebetsi ya tekokutlwisiso e balwang Lengola la kananelo					
TEKANYETSO	TES (YA SEMMUSO)								Mosebetsi wa 9 Tlhahlobo ya makgaola kang Pampiri 1-80 Pmpiri 2-70 Pampiri 3-100 Pampiri 4-50 (oral)